

UPUTSTVO ZA JEDRENJE / SAILING INSTRUCTIONS

TIVATSKU REGATA UNA MONTENEGRO CUP NEDELJA 25.04.2021.

1. MJESTO ODRŽAVANJA

Regata će se održati na akvatorijumu Tivatskog i Kotorskog zaliva u NEDELJU 25.04.2021. god. u organizaciji JK Delfin Tivat

2. PRAVILA

Regata će se jedriti po Međunarodnim regatnim pravilima World Sailing 2021-2024, Pravilima za regate CJS, Uputstvu za jedrenje i Oglasu za regatu.

3. PRIJAVA

Regata je otvorena za sve jedriličare i klubove. Prijave će se primati putem maila tivatskaregata@jkdelfin.me najkasnije do 10.30 sati u nedelju 25.04.2021. god.

4. KATEGORIJA

Regata je kategorije 4 za klasu Krstaš

5. KLASJE

Jedrilice će biti svrstane po Open sistemu – LOA (dužina preko svega), shodno Odluci Sekcije krstaša za 2008.g. i to u 8(osam) klasa kako slijedi:

- klasa J70
- klasa do 5,90m
- klasa od 5,91 – 6,90m
- klasa od 6,91 – 7,90m
- klasa od 7,91 – 8,90m
- klasa od 8,91 – 10,50m
- klasa od 10,51 – 12,00m
- klasa od 12,01 – 13,90m
- klasa preko 13.91m
- klasa Hoby Cat
- klasa ojedrene barke

Rezultati po klasama su validni ukoliko na regati učestvuje najmanje 2(dva) broda po klasi. Regatni odbor uzima za pravo da usljed malog broja jedrilica u odredjenim klasama izvrši svrstavanje u prvu narednu klasu.

6. OBAVJEŠTENJA TAKMIČARIMA

Obavještenja za takmičare biti će istaknuta na službenoj oglasnoj tabli koja je postavljena na zidu lijevo, odmah nakon ulaska u prostorije kluba

7. IZMJENE U UPUTSTVU ZA JEDRENJE

TIVATSKA REGATA UNA MONTENEGRO CUP SUNDAY 25.04.2021.

1. LOCATION

Regatta will be held in Tivat and Kotor Bay aquatorium on SUNDAY April 25th, 2021. organized by YC Delfin Tivat.

2. RULES

Regatta will be held under the International racing rules of sailing World Sailing 2021-2024, Regatta rules of a class, Sailing instructions and the Notice of Race

3. REGISTRATION

This regatta is open to any sailor or club. Entries are to be submitted by e.mail tivatskaregata@jkdelfin.me the latest by 10.30 on Sunday April 25, 2021.

4. CATEGORY

Race category is 4

5. THE CLASSES

Sailing boats will be classified according to open system-LOA (Length Overall) and Regulation of Sailing Boat Section for 2008, into the 8 (eight) classes as follows:

- Class J70
- Class up to 5.90m
- Class 5.91m- 6.90m
- Class 6.91m- 7.90m
- Class 7.91m- 8.90m
- Class 8.91m- 10.50m
- Class 10.51m- 12.00m
- Class 12.01m- 13.90m
- Class over 13.91m
- Hoby Cat
- Traditional sailing boats

The class results are valid if there are at least 2 (two) boats per class. Regatta committee has a right, in case of insufficient number of sailing boats per class, to classify those into the first next class.

6. NOTIFICATIONS

Notifications for the competitors will be displayed on the official notice board.

7. AMENDMENTS TO REGATTA INSTRUCTIONS

Any amendment to regatta instructions will be made by 10.00 on the day of regatta.

Bilo koja izmjena Uputstva za jedrenje objavit će se do 10h na dan jedrenja.

8. SIGNALI NA KOPNU

Signali na kopnu isticat će se na jarbolu ispred prostorija kluba.

9. RASPORED JEDRENJA

Predviđeno je da se odjedri 1 (jedna) navigacijska regata. Start regate biće dat u NEDELJU 25.04.2021.g. u 12.00 sati.

10. ZASTAVA KLASA

Zastava klasa je zastava K i za klasu Krstaši

11. REGATNO POLJE

Regatno polje je prikazano u prilogu br.1

12. REGATNI KURS

Regata se jedri na ruti prema prilogu br.1: start ispred Ponte Seljanovo, obilazak oko svetionika »Tunja« i ostrva Gospa od milosti i ostrva Sveti Marko kroz prolaz Ralo, kroz tjesnac Verige, obilazak Peraških ostrva sa lijeve strane i povratak - cilj na Pontu Seljanovo.

Jedrilice moraju navedene objekte ostaviti po lijevom boku.

U slučaju nedostatka vjetra, Regatni odbor može izvršiti skraćenje kursa isticanjem zastave »S« .

U slučaju skraćenja regatnog kursa, važeći je trenutni poredak jedrilica u tom trenutku.

13. OZNAKE

Startna i ciljna plutača su crvene boje. Crvena zastava na brodu regatnog odbora znači: „Sve oznake ostavi po lijevom boku“. Plava zastava na brodu regatnog odbora znači: „Signal cilja“.

14. START

Signali za start će se dati prema t.26 Regatnih pravila.

5 min – isticat se zastava “K” (jedan zvučni signal)

4 min – isticat se zastava “P” (jedan zvučni signal)

1min – spušta se zastava “P” (jedan zvučni signal)

START – spušta se zastava “K” START (jedan dugi zvučni signal)

15. POJEDINAČNI OPOZIV

Pojedinačni opoziv će se dati isticanjem zastave “X” uz jedan zvučni signal. Opozvana jedrilica je dužna obilazeći jednu od oznaka starta da se vrati na predstartnu liniju i ispravno startuje.

8. SHORE SIGNALS

Shore signals will be displayed on the mast in front of the YC Delfin

9. REGATTA SCHEDULE

It is estimated that 1 (one) navigational regatta be sailed. Regatta starts on SUNDAY April 25, 2021. at 12.00

10. CLASS FLAG

Class flag is ‘K’

11. REGATTA FIELD

Regatta field is presented in attachment No.1 for sailing boats.

12. REGATTA COURSE

Regatta is sailed according to the attachment No. 1: Start - Ponta Seljanovo, pass behind the “Tunja” lighthouse, the Lady of Mercy and St. Marko island, through the Ralo channel, straight through the Verige channel to the Perast Islands leaving them on left side and head back through the Verige channel back to the Finish line at the Ponta Seljanovo.

If appears lack of wind, the regatta committee is empowered to shorten the course by waving the “S” flag.

In a case of shorten course, the ranking at the moment is valid.

13. MARKS

Start and finish buoy is red.

Red flag on regatta committee boat means: “Leave all marks on the left side.”

Blue flag on regatta committee boat means: “The race finish mark.”

14. STARTING RACES

Start signals will be marked according to t.26 Regatta rules.

5min - warning signal flag “K” (one sound signal)

4min - preparatory signal flag “P” (one sound signal)

1min - preparatory signal flag “P” removed (one long sound)

Start - class flag removed flag “K” (one long sound signal)

15. INDIVIDUAL RECALL

Individual recall will start with displaying flag “X” with one sound signal.

The recalled sailing boat shall by-pass one of the starting marks and go back to pre-start side of

Ukoliko tako ne postupi biti će shodno t.30.1. Regatnih pravila diskvalifikovana.

16. OPŠTI OPOZIV

Ako više neidentifikovanih jedrilica povrijedi liniju starta signalizirat će se „opšti opoziv“ isticanjem zastave „prvi ponavljač“ i procedura starta se ponavlja.

17. CILJ

Linija cilja je između crveno-bijelog koplja sa plavom zastavom na brodu regatnog odbora i plutače crvene boje na drugom kraju.

18. VREMENSKO OGRANIČENJE

Trajanje jedrenja ograničava se do 15.00 sati 25.04.2021. godine.

19. PROTESTI I ZAHTJEVI ZA OBEŠTEĆENJE

Jedrilica mora dovikom i pokazivanjem protestne zastave obavjestiti brod RO prilikom ulaska u cilj. Protestno vrijeme je 1h od ulaska posljednje jedrilice u cilj. Obavještenje o protesnom vremenu biti će na oglasnoj tabli.

20. BODOVANJE

Primjenjivat će se sistem niskih bodova.

21. RADIO-VEZA

Jedrilica ne smije dok se takmiči, radiom niti slati niti primati obavještenja koja nisu dostupna svim jedrilicama. Ovo ograničenje se primjenjuje i na korišćenje mobilnih telefona.

22. NAGRADE

Najbrži brod u realnom vremenu, prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani brodovi u svakoj klasi dobijaju lovorov vijenac. Nagrade će biti uručene na liniji cilja, nakon završene regate.

23. ODGOVORNOST

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće štete ili nezgode takmičara, jedrilica ili trećih lica prije, za vrijeme ili poslije regate.

24. Posebne zdravstveno bezbjedonosne mjere radi suzbijanja pandemije COVID 19

Sve jedrilica će se sastati isključivo na moru na liniji starta neposredno prije znaka za start.

Nije dozvoljeno zadržavanje i ukrcavanje posade ne mulu kluba.

Broj članova posade na brodu je potrbno uskladiti sa aktuelnim propisima za sprečavanje

the starting line. Unless it is done so, the recalled sailing boat will be disqualified according to t.30.1 regatta rules.

16. GENERAL RECALL

If more than one unidentified sailing boats crosses the starting line, general recall will be signaled by raising "First Substitute" and starting procedure is repeated.

17. THE FINISHING LINE

The Finish line is between the Red Buoy and the committee boat in the START / FINISH AREA.

18. TIME LIMIT

The time limit is until 3p.m. April 25, 21.

19. PROTESTS AND REDRESS

A sailing boat intending to protest inform the regatta committee boat by hollering a warning and showing the protest flag when crossing the finishing line. The protest limit is 1 hour from the end of the race. The protest notification will be displayed on the notice board.

20. SCORING

The system of low points will be applied.

21. RADIO CONNECTION

During the race, any sailing boat is not to send or receive notifications by radio connection if those are not available to every sailing boat. This restriction also applies to using cell phones.

22. PRIZES

The fastest boats in a class as well the fastest boat in real time will receive the laurel wrest. The prizes will be awarded on the finish line, after the end of race.

23. LIABILITY

The organizer disclaims any responsibility for any possible damage or inconvenience that might occur to persons, boats or third parties before, during and after the race.

24. Special COVID19 contigency & guidelines plan

All boats will meet at the sea at the starting line right before the start.

It is not allowed to keep and board the crew on the dock of the club.

The number of crew members on board should be in line with the current regulations for the

epidemije COVID19 objavljenim na sajtu Vlade Crne Gore koji će biti objavljeni 16. aprila.

Oficijelna dokumentacija i prijave će se slati putem maila.

Organizator neće služiti niti dostavljati hranu.

Neće se održati ceremonija dodijele nagrada na obali.

Sudijski gumenjak će doploviti svake pobjedničke jedrilice ponaosob i uručiti trofej.

Dobar vjetar!
Predsjednik Organizacionog odbora
Ivan Lučić

prevention of the COVID19 epidemic published on the website of the Government of Montenegro on april 16th.

Official documents and entry forms will be sent by email.

The organizer will not serve or deliver food.

There will be no awards ceremony on the coast. The Jury rib will reach the winning sailing boat and present the prize.

Good Luck!
Organization Board President
Ivan Lučić